

1.

[CO-16]
1p

Kgang le Dipolololo tsa Setswana.

Mephato.

Go no go na le dikgang tsa mephato ka go latelang. Go yona mephato kgang kgang e ne e le letsomô la diphôlhôlô. Mophato o ikanele o mongwe go re o ka se ke wa o gaisa ka go bolaya diphôlhôlô. Me e nne kgang e kgolo go tsamaya mephato e ya ko kgosing go kopa go ya letsholo la diphôlhôlô. Me kgosi e dumelele mephato eo, e ntse e le go re mo mephatong eo, mophato o mongwe ke wa tsogô la kgosi; leha e bille e le mophato o ko tlase, o mmôtlama. Kgang kgang fela e le wa tlhakore la kgosi.

Kgosi e tla eletsa go re mophato oo o tlhole e mengwe. Me ba tla nna fela mo nageng ba ile go tsooma; me gona mo letsomong leo, motlhaope ba ile go tsooma thôlô fela; motlhaope ba ile go tsooma phofu; kapa kgokong kapa nare. Me o tla lebôlêla mophato o tla tlisang kwa kgosing; me mophato oo o tla ipôka; go tla lela meduduetso ha mophato oo o gorôga ka ngwe ya tsoona diphôlhôlô. E tla re motlhaope go tsoge kgang ya ja sebata, mephato e ikanne go re, "Re rata go tsoêmela kgosi letsomô la sebata;" e bong tau le nkwê; me mephato e tla tloga; ke kgang ya dinatla. Ba tla ya go se tsooma-sebata; me go ntse go lebeletswa mophato o tla tlhang pele go tlisa sebata. Me legale yo tla bolayang sebata mo mophatong o se bolaêla mophato wa gagwê; go tla binwa kôma ya bogale, ha go tsenwa ka kgôrô ya motse, sebata se rwelwe ke ôna mophato, o mogale wa ôna a bolaileng sebata, lekau le tla tilafâ pele ga ôna, a rema lehatshe ka selôpê a le tlhaba ka lerumô; moduduetso o tla kgabetsa-kgabetsa; nak'a phala e tla.

2.

Ha ba fitlha mo kgotleng la kgosi, sebata se tla rolwa se begôlwa matona a kgotla la kgosi; me ntona ya kgosi e tloga e isa mafoko kwa kgosing; le kgosi e ntse e le teng, ke molaô go re monna wa lekgotla a begôlê kgosi. Sebata se tla buiwa letlalô; letlalô la ônê ke la kgosi; me kgosi e tla laêla ba kgôrô ya ônê senatla se se bolaileng sebata; go re, a re ka mošo ba tle le ônê kwa pele ga kgosi me kgosi e tla feta e mo rufa ka kgomo. Me mophato oo o tla pôka ka bogale go re o padile mophato wa ngwan'a kgosi mokêtê. Go re ba ile le bo mogol'a ônê kgosana tsa ôna mo mephatong; me selô seo e tla nna namane e tona ya tlötô mo mophatong oo.

/Le gôna.....

Le gôna e tla nna tlotlô e tona mo kgôrōng ya gabô; e be nne tlotlô e tona mo ditshabeng; ka gonne mophatô o bolaileng sebata o tla utlwala le mo ditshabeng; jika Ramoteane le Rantsoa wa ga Modisane le Kgasoe; wa ga Rasekhurumelo; banna ba ba bolaileng sebata tau.

Me ha ba ya letšomô leo, se se neng se gopolwa pele, ngwan'a kgosi o nang a ba eta pele o ne a fiwa sepheko se se tshwanetseng go ba sireletsa mo dibataneng; me e tla re maitsiboya ka maitiso; e be e le gôna go tlotliwang kgang eô; mo makgotlaneng a kgôrô tsa motse; kwa kgotleng la kgosi go ſugwa matlalô a diphôlhôlhôlô tse go tsilweng le tsôna ke yôna mephato. Me e le gôna kgang e gôrôgileng sentlê.

Le basadi ba e leng ba lekane ya mophatô o bolaileng sebata le bôns e le gôns ba gaketseng Tôshiri Tôshiri.

3. Kgang ya mephato e meša e tswang bogwêra lebololo ka go latelana ga mephato, kgang ya bôns ke lebelô lebelô mophatô wa ngwan'a kgosi o mmotlana o tla tseisa wa ngwan'a kgosi o mogolo kgang e re, re tshwanetsra ya lebelong rona mophatô wa ngwan'a kgosi mokâtê. Re rata go yo siana le lona mophatô wa ga mokâtê.

Me kgang eo e golele godimo go fitlhâla tlhôgô tsa mephato di isa kgang kwa kgosing. Me kgosi e ba dumelele go re baye lobelong. Kgosi e ba botse go re le rata go ya leng? Me bôns ka bobôns ba kgethe sebaka me ba tle ka letsatsi le le beilweng.

Makau a tlhatšwe diphudufudu tsa bôna gonnes ba tsile go siana, ba sa apara sepê fêla ba ingatile ka tsôna diphudufudu. Me kgosi e ntshe monna yo itsegeng sentlê, yo e seng wa mephato e tseisantseng kgang gore a ye le mephato kwa e yang go êma teng; go re a ye go neela mephato go siana. Me kgosi e mo mèâle sekaba mogatla wa kgomo o msweu o tlhatšwitšweng o ntseng o re tu-u-u ka bošweu.

Monna yoo o tla re ka phakêla ha letsatsi le le gaufi le go tswa, a laole mephato go re e nne lepaketsa. A bo a ba bolelele go re, "Ke tshotse sekaba ke se sa kgosi me ke tla se tsholetsa ke lo raya ke re, kgomo e kwa gae. Lo ragogeng. Le nna ke tla ragoga ka sôns me lona lo lwêle go tlo go se tsaya mo go nna.

Me yo o sephamotseng mo go nna a tshaba ka sôns, e re ha a nse a tabogile o mongwe a tla a mo tshwara, a mo tshwara a rata go se tsaya gore a go fete, o seke wa gana ka sôns o se mo nêâle ka e le sôns sesupô se le tsileng go se lwêla; me ke a lo laâla; lo se tlole molaô."

4/Me yo tla.....

4.

Me yo tla siang ba bangwe ka sôns, a fitlhé a se nêâle kgosi mo letšôgong, ka kgosi e tla bo e ntse mo setuleng sa yône fa kgotleng e na le banna ba setshaba sa gagwê, go phuthegilwe ke banna le basadi le bana, ba tsile go bôna tshii ya lobelô.

Janong monna yo wa kgosi, o tla re fêla ha tsatsi le ntsha nkô, a go goa, a goa a tshotse sekaba a supa ka sône kwa gae a re: "Kgomo e kwa gae mokêtô le mokêtô." Me makau a rathana ka momô go tloga foo; lekau la phamola sekaba mo monneng wa kgosi, a ragogêla kwa pele.

Ba tla tsamaya ba lwêla sekaba seo ba se fapanêla mo tseleng go fitlhêlêla se tsewa ke yo lobelô go ba feta; a ba sia kc sône a ba a fitlha fa pel'a kgosi a ba a se nêâla kgosi. Me ha mophatô oo o gôrôga, kgomo yône e setse e le mo dipitseng; e apeilwe.

Tshii ya lobelô ya mephâtô eco, tebogô le tlötô ya gagwê ke go nêâlwâ tlhôgô ya kgomo le letlalô la yône, e ye go e ja kwa gabô. Me yo o tshwaetseng lobelô, yo o tsileng a latetse yo o lobelô, êne tebogô le tlötô ya gagwê ke nêâlwâ letšôgô la kgomo e tlhabetsweng mephâtô ke kgosi. Me o tla itumêla thata; o tla be a ipôke a re: Nna ga ke molai, ke motshwasdi, ke motho wa go tsaya letšôgô." Ba mophatô oo wa tshii, ba tla tlalwa ke boitumêlô jo botona; me yo tsereng letšôgô le êne ke tshii.

Go gola ga basimane le go ya lebololô ka bogwera ke ha e setse e le Magwane a matona e le Bophoring-Kawane, bomapotshueu ba go tweng Mapotshuwe-wa-ga-Phorinkawane; o go tweng: "Phori ga e mele masimong fêla le tlhakung ya kgomo ya mela." Ke badisa ba dikgomo tôta; batshedi ba makuka a maši a madila; bagami ba dikgomo ba kwenneng.

5.

Ha kgomo di bolola, o tla tloga le tône Phorinkawane o go tweng: "Phori ga e mele masimong fêla motlhanka wa seketsere a nole maši o tla gasa lengwane la gagwê la lešufu la podi e tona ya phôrôgôtlhô gore tsa Magwanyane a mannye di itse sentlê go re tsa gabô Mapotshuwe-a-ga-Phorinkawane di bololetse ntlha ele; me tse tsa Magwanyane di tle di tshabê go ya ntlheng e go ileng tsa gabô Mapotshuwe-a-ga-Phorinkawane o go tweng: "Kawane ga mele masimong fêla le mo tlhakung ya kgomo o a mela."

Go tla nna jalo le ha di a go wêla kwa nokeng. O tla le gasa lerapo la lešufu la podi ya phôrôgôtlhô gore tsa Magwanyane di tshabê lefâkê-fêkê di seke tsa ya go nwa pele ga tsa gabô Mapotshuwe-a-ga-Phorinkawane. Me o tla nosa kgomo tsa gabô pele, me ke gôna tsa /Magwanyane.....

Magwanyane a mannye le tšōnē di ka tlang tsa wēla tsa a nwa.

4

Me ha Magwanyane a mannye a ka bolēlēla Magwane a bōna a matona go re Legwane mokētē o thibēlēla dikgomo tsa rona go nwa, e tla re ka mošo le tšōna tsa ya le Mapotšhuwe wa tšōnē. Le ēnē o tla gasa lengwane la gagwē la mōmō wa phala ha di bolola le ha di wēla kwa nokeng; me poo di tla thulana.

Go tloga fa, basimane ba tlaa kgobokanya ba bangwe; ba tla ya moretlweng go yo kgetla dimmpa kwa nageng; Ba tla ka tšōnē kwa kgosing ba batla bogwēra. Janong ba tla tla ba ȸēla pina ya bōna ya Magwane e go tweng: "Kgomo, kgwana Magwana we-e, More re ise. Potšha re godile." Me ba fitlhe ba latlhe dimmpa tsele mo gare ga lekgotla ba be ba kgwatha; ba kgwatha fa fatshe go le monna wa lekgotla, kgosi yōnē e ntse e le kwa tlung ya yōnē.

6.

Ke gōna monna wa lekgotla o tla tlogeng a ye kwa kgosing go yo bega. Me ha kgosi e ikaeletse go ba nēla bonna, e tla tloga kwa tlung e ya kwa kgotleng e fitlha e tsaya mpa e botsa potšo e e reng: "Kgosing ke kae?" Me monn'a mophatō o tla re a ntse a patlame fa fatshe a re: "Kwano rra." Me kgosi e tla tsaya mpa mo motlhankeng wa gagwē o a ntse a tshotse dimmpa a itaya o le wa kgosing, e le go re ba kgwathile ka thulaganō ya bōnē.

Kgosi e tla ba itaya ka nosi, ka seatla sa gagwē. Me ba tla itsisiwe go re bogwēra le tla bo bōna. Janong go sale fēla mo matšōgong a kgosi le banna ba motse; ke bōna ba buisanang le kgosi go re bo ka tioga leng. Me letsatsing le bo tlogang ba tla phuthwa ke bo-rr'abō ba tla kwa kgotleng. Janong ba fitlhe ba boolwe ditlhōgo; ngaka ya kgosi e ba thae ka Tshitlho ka thulaganō ya go tsalwa gabōna ga borena. Ha ba fetsa go thaiwa ba tla tloga ba ya kwa nageng kwa ba yang go rupēla teng kwa thabeng.

Kwa teng ba tla fitlhēla Swadi, e bong monna yo e leng ēnē oba sebetsang go ba nēla bonna, a sebetsa ka thata e kgolo.

Ba tla swetsa kgwedi tse tharo. Motsing ba alogang, ba boēla kwa gae. Ba tla tloga fa mophatong bosigo ba isa magong kwa gae ba sa bonwe ke opē; ba fitlhe ba a emise kafa ntlē ga motse ba bo ba boēla ko mophatong. E re maitsiboya ka lotlatlana, janong ba tshuba motse wo wa bōna, ba ntshiwa mo mophatong go re ba yo nēlwā leina la mophatō, go sa tlhole go le yo gadimang kwa moragō; e le go re

/tshitlhō.....

tshitlhö di ka mo sadisa kwa teng.

- Ha ba nöölwä ina la mophatö ba letsä molodi — Tswi-tswi-tswi-i-i.
7. Janong ka maabenyané, ba tla göröga go le megobölö e metona, basadi ba eme ka dikgörö. go lela meduduetšö, go öpölwä pina e reng: "Bana ba lona si bao, lo rile re ile go ba ja." Me ba tla görögöla botlhe kwa kgotleng ya kgosi, bo mm'abö ba tshotse n sebilo, letšoku le mafura tse ba tsileng go ba tlotsa ka tšöna. Me ba tla fitlha ba ba beola; ba ba tlotsa sebilo, letšoku le mafura gore ba sale ba phatáima gotlhe gotlhe le dikobö. Go lela moduduetšö, mosetsana ebile e kete o tla kgaoga loleme. Moakaneng le ba görögötseng mo go lönö, ba tla kgaogangwa ka makgotlana ka thulaganö ya bôna ya boröna.

Magöbë a bôna a tsisiwa kwa teng kwa akaneng mantsiboya le ka mošo. Ha ba sena go ja ba bolela, ba go tlöhöla ba dikile diphölöhölöha di bolaya ba di ja kwa nageng. E tla re ka thapama ba boëla kwa gae kwa akaneng. Me tirö ya mantsiboya go bôka fêla go re bagolo ba utlwöölöle mabökö a bana ba bôna. Ha beke e fêla ba phatlaladiwe ba ye magaeng.

Maitiso a Basetsana.

Mo bogwaneng jwa bônö ba ne ba tlwaetse go nna mo mebileng, ba tshameka le basimane bankane ba bôna.

Motshegare ba ne ba itaya kgwele-kgwele, ebong tlhogö ya Sufu la kgomo. E ne e le motshamekö o mogolo wa basetsana; le go tlola Koi-kgojane; ba öpöla pina ya Koi; ba je ka dinala yo sentseng; bo ba tlola ba itisitse go re ba sekä ba senya, ba tla ba jewa ka dinala.

- Ba le mo meruting ya ditlhare. Maitiso a bônö gape a magolo ke go ja modikö; ba dire tseru-tseru ya lesaka; ba ope ka diatla; ba dikologe ka go refusanya ka go bina; ba öpa tara pherelediwe-e a walediwe-e. Me ba tla tloga ba phuthwa ke bagolo ba bônö ka taölö ya kgosi; gore ba isiwe bojale go fiwa bosadi go re ba tle ba nyalwe; ba rupa ha ba bowa. Maitiso a bôna e le koi le modikö, kgirise-kgirise go tsholwa kgaragana ya morutlwa. Ba e tshameka ba sia-siana ka lobelö. Maitiso a mantsiboya ke go bina dipina; banna ba le teng ba ba tsileng go bôna. Ha ba aloga go tla iwa mokgonye ke banna o tsisiwa kwa kgotleng la kgosi. Mantsiboya ~~kaxxax~~ go letölwa thöjana, basetsana ba tswéle makgabe ka kwa pele fêla, kwa moragö ba sa tswala sepö.

/Go tla lala.....

Go tla lala go binwa bosigo jotlhe, go apeilwe majalwa; me base-tsana ha ba sena go phatlalala ba nēlwa nyalo gore mophatō o tshwane-tse go nyalwa. O nyalwa ke mophatō wa go-re; me go tla nyadisiwa ngwan'a kgosi pele; janong botlhe ba nyale; gonne mophato oo go twe o tla patagangwa kemophatō wa banna botlhe.

Mokgwa wa lefatshe go tsholwa ga lōnē.

Lefatshe le ne le bapolwa mariga. Kgosi e ntsha mophatwana wa basimane ba ba iseng ba itse mosadi; a ba nēle dimapo; ba siane le melelwane ya lefatshe la gagwē go le bapola. Gape e-re mo kgwedding tsa selemō ha maru a dusa, go laelwe setshaba go re, ga go tlhole go batlēga gore ditlhare di rengwe; ga golo mosetlhe, morula le mooko. Ke tlhare tse di namagadi, ha di remilwe di tsisa sefakō le diphefō ha maru a rata go tsisa pula.

Le gōna opē a sek'a tlhola a lema thitē, ha maru a simolola go ipaakanya go fitlhēlēla kgwedi ya Tlhakolē. Ke gōna go ka lengwang thite; le dipoo tsa fagolwa; matlhaku a gogwa motshegare.

Ha mosadi a sentse o na tlhapa ka ditlhare ga a ya kwa masimo a tshola mogaga. Segwere sa mogaga a o thugile me o tla tsamaya a ntse a o gasa le tsela. Ke go re, o gagaola lefatshe go re letsatsi le seke la dika le eme le thibēla pula go na. Ha a na a senyeditse kwa gae, e seng motshegare; go re lefatshe le seke la kwakwalala la ômē-lēla, la senyega.

Me e tla re pula ya ntlha ha e na, metse a yōna a gōlēlwa ke kgosi kgotsa ngaka tsa kgosi, batho ba ese ba tlhape ka ônē; go re ba baakanye pele bōnē, a ese a tshwarwe ke dilō; go re go alahiwe pula; go remiwe sekhare sa mokgalō.

Ga go epiwe taka ya tsisiwa gae motshegare; ga go kgetlhīwe tlhatlha, ga e tsene mo gae motshegare.

Ha maru a dusa, kampō pula e setse e na, di a ilēlwa dilō tseo, gore go tlo go amogēlwa pula e siameng.

Bojale.

Mokgwa wa basadi ga ba ya bojale, sa ntlha ba ya kwa madibeng Powana-kwebu; ke go re ba ya go tshelwa ka metse a maruru a mariga; me ba tla nne ba tšogē kgogo; ke go re, phakēla. Ba tšwela kwa ntlē ga motse ka tsatsi le lengwe, ba rwesiwa mašuwana mo ditsebeng. Mašuwana ke dikgonyana di rwalwa mo ditsebeng di lepelele. Go tloga fa

/ba tla nne.....

- ba tla nne ba binē bosigo kwa kgotleng la kgosi, ba öpēlēlwa ke basadi
 10. ba ba setseng ba tswa bojale. Me moragō go tla agwa legotlhlo ke banna ka matlhaku go dirēwa mephato le e yang go rupisediwa mo go yōna.

Mephato e ya fēla ka dikgōrō, me mo mephatong, mophatō o mongwe le o mongwe o na le molobe. Molobe ke yo ba ètēlēlang ha ba tswa mo mophatong ba ya ko nageng; go ya kgongye. Me go na le mokgothadisana, ke yo tsamayang kwa moragō, ebile a nts'a tshotse serumola sa molelo o sek'o tlogelwa tsatsi lepe. Ke go re ka nakō eo ba/~~ka~~^{bidiwa bo-}ramašwaila;
~~ka~~^{ka} nakō eo ba tswala tlhaka la mabēlē mo thekeng. Ke tšōnē kobō tsa bōnē. Me e tla ne e re ka thapama, ba ya ko kgosing ba ya go bina kwa teng; ba na le ~~ka~~ bo-mm'abō.

Nakō tseo go tla ne go re ka maabanyane ka maitiso, go tla bo Sealolwane Mašoko ba tla go binēla kgosi le banna ba motse. Le mo kgōrong tsa motse ba tsamaya ba bina, e le basadi, me ba iphetotse ba itirile banna ba tswele jaka banna.

Me go tla twe ga se batho ke dīlō tsa bojale, & di tswa kwa Legatane. Legatane ke thaba e Batlhako ba fitlhileng ba nna kwa go yōna pele ha ba tswa ko Makgophe, ntlheng ya Batlokwa. Ke tirō ya basadi e itsiweng ke bōna.fēla.

Motse.

Go aga motse. Motse o agiwa ka dikgōro. Me o agiwa go dirilwe sebetlela. Sebetlela ke go re go tshwanetse ga tlhongwa dimapō tsa ntlo ya mogolo wa lona pele, go ese go tlhome epē dimapō tsa kagō ya 11. motse. & tla re pele ga ya mangak'a kōma. Ba fitlha ba bōna pele go re motse o ka nna kae; me ba ntsha marapō a tse di ūleng, baa bōka ba re: "Kgomo tlhabana a banna ba gaetsho, o tla re itsise fa go tshwanetseng ga nna motse, marapō a tse di ūleng." Me moremogolo o tla tswa, a bolēla fa go tshwanetseng ga nna motse wa kgosi. Me ha Setšaro-Sejaro a ka pala, ba tla phuta kobo tsa dikgomo, mangak'a kōma; ba boēla kwa moragō go fitlha ka mošo. Me ha kgosi e remile Sebetlela, janong mongwe le mongwe o na le tshiamo ya go aga. Me matlō bōna, a tla nne a ye ka thulaganō. Ka ba re go re mmei wa sebetlela; ke go re ntlo efe le efe e tla tlhatlhobiwa pele ke mangak'a kōma ka kgomo tlhabana. Me ntlo ha e sena go agiwa monna wa ntlo o tla ya le mosadi wa gagwē kwa go yōnē, go ese go nnwe mo go yōnē, ba ya go e ntsha sebetlela; ba pitike mo go yōna. Ke go re o tla bo a e ntshitse sebetlela.

/Go aga.....

Go aga ntlo e agiwa ke mosadi; o e  p la mmu; a tlhome di ka; a tloge a e laletse ba gab , basadi go re ba mo thuse go bop la lebota. Mosadi a be a kgetle bojang jwa y n , monna o r ma ditlhome o tsa ntlo, le maotwana, le lebal l  le kgobati, eo ke y na tir  ya monna mo tlung.

Me mosadi wa e palama wa e rul la ka bojang; a be a age lapa; le l na e ntse e le tir  ya mosadi; a be a ritele ntlo le lapa. Go rit la  n  mosadi, monna ga a tsene mo tirong ya go rit la.

12.

Tem .

Re ne re lema ka diatla, ka dipetlwana, tse di neng  i thulwa ke bo-rr'aet ho bogologolo. Ke t n  re neng re lema ka t n  go ese go tle Sekekere-mogoma wa Makgowa. Re ne re b na mab l  a mantsi thata leha re ne re lema masimo a mannye. Meb l   na re ne re a bolaya go santse go na le pula tse di kgolo. Legale re ne re sena tir  e kgolo ka  na. Sa  na e ne e le go jewa le go r ka kgomo.

Kana o no o r ka kgomo f la, leha e ese e tsalwe; o e ope mpa me e tla go tsala namane, me f la e tsile go phela ka ke kgomo ya lefoko.

Mab l  a rona a ne a sena dipenkele me mab l  ka sega-rona ke  na banka - letlole la rona. A t hwana le kgomo mo go rona. A ne a dirisiwa ka tsela tse dintsi. A ne a jewa bog b  ba ting, jaka kajenc a jewa mo k ; a jewa  n  mo t lwane me mo peong ya masimo, a ne a bewa f la jaka motse; a bewa ka dikg r  a ntse a tlhatlhobiwa ke mangak'a k ma. Ke  na a neng a alafiwa go le gotome A ne a tlh -k met wa ka go alafiwa.

Le  na e ne e le tir  ya rona ya basadi. Go no go lema basadi; banna b na ba ne ba sa leme. Basadi ba leme bo ba tlhagole mef r . Mab l  a jewa ka go thugwa ka kika e neng e betlwa ke banna. Le g na a ne a thugwa ka lefudu le neng le dirwa ke basadi mo tlung kika ya lefatshe, e fa fatshe. Le g na a ne a gailwa ka lwala; letlapa le le sephara.

Mab l  a dum la go jewa ka nama kamp  mor  le ka ma i a bodila kgotsa a lebese; le ka mor g  ofe le ofe; le ka mafura. A dum la go jewa ka t n  dil  tseo.

13.

Kgomo.

Kgomo ke ph lh l  ya rona Bet wana. Ke l n  leru  la motho yo Mont ho mo malatsing a fitileng.

/Kgosi.....

Kgosi ha a na re ke kgosi, e ne e le ka go gapa kgomo tsa kgosi tse dingwe. Ke yōnē e neng e nēēla sešupō mo merafing, go re morafe oo o bogale.

Kgomo ke yōnē e re nyalang basadi ka yōnē kgomo ke yōnē re rupi-sang bana ba rona ka yōnē, ke yōnē re kgonang go aga metse ka yōnē. Kgomo re kgora go godisa bana ba rona ba basimane le ba basetsana ka yōnē.

Na kgosi e lole le kgosi e ngwe me a batla go dira kagišo, lo tshwanetse go ntsha dikgomo, tse e lobang molato ka tsōna mo kgosing e ngwe; le go batlēla morafe wa gagwē kagišo.

Re ne re ithusa thata ka kgomo leha re ne re sa e rekise. Re ne re belesa ka yōna; gape re e pagama; re e gama maši; tlalō la yōna re le ūuga kobō le phate; re fitlhele re sena matshwenyēgō.

Kgomo e tona mo go rona, ke gōna o no o ka utiwa ha bagologolo ba e bōka ba re: "Malenku a marumō, mogodungwana o bollō; modimo o nkō e metse." Ka gonne ga e ke e ôma nkō. Ba re: "Mogodungwana o bollō, ditšwa mafura di sa a tloleng." Ka mafura a tswa mo go tsōnē me tsōnē di sa a tsole; di tswa mafura di s a tsole.

Mo marakeng a tsōna go mo go nna banna le basadi le bana go bōna thuso ya tsōnē. Ke moo basadi ba neng ba ithutēla tirō ya diatla teng - ditlatlana le mesemē ha banna ba betla megopo le merufana e gamang.

Tirō ya Basadi ya diatla.

Tirō e ne e le go lema, le go tlhagola le go kotula; go bopa dipitsa; go loga ditlatlana; go apaya dijō; go sila; go loga dibaga tsa mopoto, mekgoko le matlemē; baga tsa theka. Ba ne ba bopēla 14. falana tsa mabēlē. Go apara, basadi ba batona ba ne ba tswala matla-18, a nku le podi. A ne a falwa; a ūgwe; a nne bolāta. Me mesese eo, e ne e bidiwa mesese ya mothethwa.

Basetsana ba ba neng ba godile ba ne ba tswala motlōkōlō - moseso o segwang bolele. Me ka kwa pele, ba ne ba tswala makgabe me bontlo ba yōna mesese yeo, e ne e tlodiwa mafura; ke sōnē se se neng se e ntlafatza thata.

Botsalō jwa ngwana.

Ngwana ha a sena go tsalwa, mma-mosimane o tabola mabēlē ka tlatlana; a ba tsaya sedibēlō a se tlhoma mo godimo ga mabēlē; sōna se na le mafura a go tlotšwang ngwana; me mosetsana o tla itsise batho /ba ba

ba ba tšwanetseng me ba tla mo thugēla. K32/15

Me go tla itsisiwe malom'agwē, mmogo le kokw'agwē; me malom'agwē o tla mo tlhabisa nku - ke go re, ke thari ya ngwana gore a tle a mo tēē leina. Mo maineng go tēlēlwa a borr'abō mogolo le bo-mm'abō mogolo; o tšwanetse go ba tsala.

Molelō wa motsetse ga o itsiwe ka Setšwana. Ke go re, ngwana a bo a tšwe fa lapeng. Makau le makgarebē ga dumelēlwe go tsena mo motsetsing. Baa mo gata ba mo tsenya bolwetse. Go tsena batho ba bagolo fēla. Le mosadi o tlotsweng ke kgwedi tse tharo ga a tsene. O tšwanetse go ēma kwa mmileng, a botsa go tšogilwe jang; me a itsisiwe ke ba beileng botsetse.

Ngwana ga a sena go tsalwa ka sega-rona go itsisiwe mm'a-mosimane go re, go tshotšwe ngwana ka kwano ga rr'a-nkētē. Ke mosimane kapa mosetsana.

15. Me mm'a-mosimane o tla itsise maga'abō, a kgōrō e a nyetšweng mo go yōna; go re lefoko le tsile le le reng mosetsana o tshotse ngwana. Me janong ba tla tloga ba tsaya mabēlē ka tlatlana; a yang go bēlēla ngwana; go mo itumēlēla; bo ba tsaya mafura ba a tlhoma ka sedibēlō mo godimo ga mabēlē a yang go tlodiwa ngwana. Me lefoko le tla ya ka kwa ga malom'agwē le kokw'agwē ba itsisiwe go re ngwana o tshotšwe kwa ga rr'a-kētē. Me kokw'agwē a tloge a ye teng, e leng ēnē mamalom'ē; o tla tsaya kobō tsagwē a ya go robala teng. Bo-mm'agwe mogolo ke bōna ba tla mmayang botsetse kgwedi kapa tse pedi i le motsetse. Me malom'agwē o tla mo tlhabēla nku, e leng yōna tlalō la yōna le tsileng go ſugwa thari e tla bēlēgang ngwana.

Me botlhe ba bo-mm'a-mosimane kgotsa ba ga bo-mm'a-mosetsana, ba tlisa metse le dikgong kwa motsetsing. E tla re ha setse a na le malatsi a kgwedi, rr'a-mosimane o tla laola mosimane, ēnē mogats'a motsetse go re a tlhabēlē motsetse kgomo go re a e je le basadi bagolo ba ba robalang le ēnē, ba ba mmeleng botsetse le basetsana ba ba mo thugēlang, ba ba mo apēlang.

Me ha ngwana a godile, santlha o tla ya lebololō, me go tla itsisiwe malom'agwē go re a tle a mmattlele tse di tšwanēlang go ya lebololō, ha ba sena go tsena mo mophatong.

Malom'agwē o tla mo tlhabisa kgomo; janong rr'agwē le ēnē o tla mo tlhabisa kgomo me ditlhōgō di jewa ke ēnē. Me ha a aloga

/malom'agwē.....

malom'agwē o tšwanetse go mo ſugēla tshega, a ba mo rēkēla kobō.

Kokw'agwē o tla mo tsisetsa mafura, letšoku le sebilō. Mm'agwē o tla mo fa bogōhē mantsiboya le ka moſo. Bokgantsadiē ba tla mo 16. apasa ditalama le dibaga; dilō tseo ke dimphō tse tonā; go tla nna ja-lo go fitlhēla a nyadisiwa. Leina o le fiwa ke malom'agwe; rr'agwe le ēnē o mo naya leina la ka kwa gabō. Ha a sale mosimanyana malom'-agwē o mo segēla scope tshega; me ha e le mosetsana kokw'agwē o mo tlela makgabe.

Tsa Phitlhō ya Bašwi.

Phitlhō e nna besigo. Ha motho a ſule go nna selelō se setona se se kuwang kgosi, fa go lelēlwā mošwi. Me go tla tlhabiwa kgomo ya mogoga e jewa go santse go le bosigo. Me lebitla le nna mo lapeng, ha e le monna mo sakeng. Go no go sa epiwe boteng, ka motho o na a kotamisiwa a sa robale fa fatshe. Me go no go seke go iwa gopē ha motho a ſule; e ne e le seila; go tlholwa fēla mo gae.

Kgolaganō ya bogosi ya Lonyalō.

Kgolaganō e ne e le go re, mosadi a batliwe ka molaō a ba a tlholwē ka molaō. O ne a atlholwa ke bagolo ba gagwē le bo-rakgadi'agwe. Malom'agwe kana ke tlhōgō ya bōnē me lonyalō lwa bogologolo lo no lo tiisiwa ke bogadi. Mosadi ga a sa tsewa ka bogadi le ēnē ga ke a ikutlwā go re, a ke mosadi tōta wa kgōrō eo a tserweng mo go yōna, ka go re motlhāng ngwana wa gagwē wa ntlha a tsewang, kgomo ts'agwe di tla boēla kwa ga rra-mosetsana. Ba tla di tsisa ba be ba bowa ka tšōna; ba re: "Mm'ago ga a tšwelwa ke bogadi."

Go belēla mosadi ke tirō ya rr'a-mosimane le mm'a-mosimane. E tla re mosimane a ntse a itsamaēla fēla a sa itse sepē, rr'a-mosimane le mm'a-mosimane ba buisanye 'mmogo, go re mosimane o godile o tšwanetse go tsaya mosadi. Janong ba tla buisanya go re mosimane a ka tsaya ngwana wa ga mang.

17. Me e tla re ha go le basetsana mo go bo-malom'agwē ba tla re bo mogatse ba teng - bana ba bo-malom'agwē: O tšwanetse a tsaya mosetsana mokētē, wa malom'agwē. Me rr'a-mosimane o tla tloga a ya kwa go malom'a mosimane a bua le ēnē kaga bana bao. E tla re ha ba utlwanye, a boe a itsise mosadi wa gagwē go re ba utlwanye. Janong ba tla itsise rangw'agwē rr'a-mosimane. Enē o tla roma bo-rrangwan'a mosimane go batla mosadi yoo. Me e tla re ha ba tšwa kwa teng, ga

/tloga.....

tloga basadi, bo-kokw'agwē le kgantsadiš ba ya go batla segō sa metse. Janong ha, ke gōna rr'amosimane o tla itsiseng mosimane, go re: "Monna o tšwanetse go tsaya mosadi." Ba tla mo tsaya he mosimane, ha mo isa tlung kwa ga malom'agwē; ke gōna mosetsana o tla reng, "Ngwan'a rangwane nnyala kgomo di boše sakeng." Me bogadi bōna e le bōna bo fa gare. E tla re, ka phakēla wa utlwa monna yoo wa ho-rangwan'agwē a kua-kua a re: "Si-si-si-, ke a tsena moo ke kgom'aga rre e khunwana" Me o tla di bala tšohle ka maina a mebala ya tšōna. Ba ba santseng ba robetse ba tla utlwa moduduetšo o lela kabetsa-kabetsa. A o letsa mosetsana; a ba nna tila-tila fa pele ga nkō tsa tšōna; ha di ntse di itatšwa dinkō.

Janong rr'a-mosetsana o tla tlhabisa bogadi. Go dirwa moletlo o motona.

Bogosi kapa kgolaganō ya bogosi.

Kgolaganō ya bogosi ja Setšwana bo a tsalwa. Me bo tla nna fēla ka thulaganō ya bōna. Le bogosana jwa bōna, le lekgotla go na le bana ba ba tsalwang go ntse go itsiwe sentlē go re bana ba, ke bōna bana ba motse ba ba tšwanetseng go nna mo kgotleng. Me ka molaō banna ba lekgotla, ba bararo fēla; ga ba fete boraro ka molaō wa Setšwana. Go na le bathusi ba kgosi mo motsing — ke go re, bagakolodi ba kgosi.

18. Ha kgosi e rata go dira tirō, e tla ipiletsa mongwe wa bagakolodi ba gagwē yo a mo tshepang, a fitlhe a mo phuthulolele se a se mmileditseng; a be a mmolelele go re: "Ke go bileditse go re o nthuse mo go se ke se go bileditseng, se. Me o seke wa ntesa ka timēla. Me motlhanka o le wa kgosi, o tla simolela go thusa kgosi. A re: "Nna jaka motlhanka wa gago, kgosi, kgopolō ya me e nnye, jaka ke le motlhanka, ke le mokhutshwane; me nna, kgosi, ke re a kgosi e dirē jaana le jaana pele kgosi e ese e se ise fa pel'a banna ba yōnē le banna ba lekgotla." Kgosi e dire jalo me e re ha go tšwanēla go isiwa fa pel'a banna ba lekgotla; a fete a mo angele puō eo kafa e leng ka teng. A be a ntshe mogopolō o ntshitsweng ke moeletsi wa kgosi, a sa mo umake ka leina.

Janong e tla re ha puō e fitlha kwa kgotleng, kgosi e tla kopa ntona ya yōnē go re e ntshē puō kafa e leng ka teng. Ke gōna kgosi e tla itsiseng marafe wa yōnē. Ha a sena go re setšhaba dumēlang me /se dumetse.....

se dumetse, o tla tsena fêla mo puong. Janong bo-rangwan'agwê ke bône ba tla salang kgosi moragô ka puô.

Me setshaba se tla latêla ka puô. Go latêla ka dikgôrô, banene ba refosanya, ka ba ne ba itse go amogana mafoko; ba tlotlana sentle fa pel'a kgosi; me kgosi ke gôna e tla boêla e botse go re: "Lona puô lo e bôna jang?" Lekgotla le tla itsise kgosi go re, "Rona puô re e bôna jaana morena." E be gôna kgosi e tsenyaang katlhôlô ya yôna.

Me katlhôlô e e tla dirisiwa ha e bongwe gore ga se ya lefufu, ke katlhôlô. Ba ne ba sa rate lefufu. Ka ba ne ba lemogile go re ke lona le ba thubang mo metsing ya bône. Ha e le tshekô ya bogodu 19. yôna e tla atlholwa ka tsela ya bône. Bogodu, motho otla tseelwe se se fetang sa se tserweng; kapa a itewe a golegilwe.

Ba ba pelo e thata ba ne ba tla fa go ênê, ba mo tlhaba ka dimaô; ba mo tswinyetsa-tswinyetsa marago a, kampô dirope, gore a utlwe bo-tlhoko. Me ha e le molato o mongwe fêla o tla atlholwa kafa molato o lekaneng ka teng me go bo go sale kgomo e banna ba lelelang mo go yône, go tlhola mo kgotleng.

Me kgomo tsa melato, ha kgosi e rata go rua kgomo ya tsône; e a e rua. Me ha a rata go re e tlhabibe, e a tlhabiba e jewe ke morafe. Me tse kgosi e di ruang, ke tsône e tla nnang e ithusa ka tsôna, le go thusa morafe wa gagwê fa o palelwang teng.

Kgosi, ka tsôna kgomo tse, ha a isitse lepaña (phatša) go lema, o tla ithusa ka tsône a tlhabele morafe o ileng lepaña. Ga a etetswe ke kgosi e ngwe ya morafe o sele, o tla mo tlhabisa mo go tsôna kgomo tse. Ke tsa gagwê, me ke tsa morafe. Fa motho mongwe a paletswe kwa nageng, ke tsône tse kgosi e tshwanetseng go rwala motho yoo ka tsôna go re a mo tsise gae.

Ke gône ka moo Betswana ba reng: "Tlala masona e tshabêlwa kgosi!" Ke go re, kgosi ke sôna sefalana sa morafe wa gagwê. Motho yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse go tshabêla kwa kgosing ha a batla thuso.

Phaladi.

Ke gopola ha Batlhako ba falala kwa Mokuna ka phaladi ya leuba le letona. Go sena se se jewang gône, ha ba tla falalêla mono. Ba na le kgosi ya Mabe go na le leuba le legolo.

20. Batlokwa ba ga matlapeng le bona ba thubêga gône kwa Mokuna, ba leba kwa Tshwene-tshwene, go sena se se ka jewang gône kampô se se thusang se tswa kwa kgosing.

/Go jewa.....

Go jewa dilö tse ke tla di balang ka maina tse:- Go no go jewa — Mokö wa dikgeru tsa morula; di thugiwa di dirwe semoloi, semoloi ke mokö o thugilweng. Le kgeru tsa teng mo buping di a jewa. Ke tse:-

1. Semoloi
2. Koba
3. Monakaladi
4. Ntlofi
5. Kgane
6. Serowa
7. Bokgokgo
8. Ditshuge
9. Gapë morula o no o jewa letšomö; o dirwa bojalwa.
10. Motshotlo o kgobiwe, o tlhakantswe le kgontwe.

Dilö tse ke digwere tse di epiwang fa fatshe. Tshuge le koba, di a besiwa, monakaladi, kgane le serowa di jewa fêla di ntse di letala; e re ha ba ka bôna tsâ ba thuge sekome le meretlwa e le tšôna dijö tse di kgolo. Metse go no go nowa segwere se sengwe, se se bidiwang leruswa — ke metse a nowang ke morafe o go tweng Makgalagadi.

Kitso.

Mariga ba a itse ka dinaledi. Go na le naledi e bidiwang naka motlhang e tswang; e tswa ka kgwedi ya Motsheganong. Go na le tse dingwe dinaledi tse di setlhôtswana, e ntse e le tsa mariga. Di tswa kgwedi ya Phukwi-o-futsa-difala.

Selemö se itsiwe ka kgwedi ya Diphalane — Matsantsabana, a e ka reng ha o a leba, wa bôna e kete o bôna metse fa fatshe. Me la bangwe 21. ba tle ba re, ke ha diphala di tsala. Go re go iwe masimeng go bomma ka sethunya sa mokgofa le mookana. Ha di thunya fêla, go itsiwe go re ke ūna sebaka sa go ya kwa masimong o ke go re dipeo di tswa. Me dikgwedi di ne di itsiwe ka go bala ngwedi, go bôna ha kgwedi e palame, e rogiliwe me go tla nna go lebêlêlwa yôna ngwedi mo godimo.

Janong o tla re: "Ngwedi o o ūle a nne a bale k. jalo ka menwana: gore e ūle ha e pagama, ba re e gogilwe. Gape mariga ba ne ba a bôna ka phefö e bidiwang Matlhaba-thakana. Ke phefö e marutshwana. O tla fitlhôla e ba botse dithôtse, me e re moragö di boèle di itshegole.

Ke gôna mo go bidiwang selemö setala. Le mosadi ha a ithwele ampa-moimane, dikgwedi o di bala fêla ha kgwedi, go pagama le go ūna ga

/yôna.....

yôna, a ba a itse sentlê go re kajeno o fedile, motlha a fitlhang mo kgwedding ya bofera menwana e le mebedi. O tla nna a ipaakanyetse mafura a o tshwanetseng go a tlôla motlha Modimo o mo gopolang go mo rola.

E ntse jalo kitso ya Botswana e sa kwalweng, e tshotsweng ka dipelo. Gagolo ba ne ba bôna dibaka ka dinaledi jaka ke setse ke bobtse ka dinaledi bo-nake, bo-selemela, bo-magosigosi, bo-molala-tladi.

Leha ke fitlhêla go re ke setse nkile ka le nêla maina a naga tsa rona tsa Batlhako ba ga kgosi Moetlo Mabe, o tsotseng kgosi e re nang le yôna kajeno, kgosi Molopjane Solomon Mabe, ke ikutlwâ e le tshwanêlo ya me go lo nêla maina a naga ya rona, e bidiwang Tlhakong, ke go re 22. ke naga e agilweng ke Batlhako ba ba binang Tlou. Ke leina la naga le la motse le le reng Tlhakong. Motse Tlhakong ke ôna o mogolo. Dithaba Motsitile ke mo metse a tswang teng:

Dithaba Mašulobele - Mašulobele ke mo go nong go agile kgosana ya Mašulobele.

Dithaba Masekgoko - ke fa ba neng ba logêla mekgoko teng.

Dithaba Ntlhane - ke thabana e emeng ka dinab.

Dithaba Mafenole - ke thabana e erileng ya bo e sena tlhare tse dintsi.

Dithaba Mabuputswane - ke mo go tletseng tlhare tsa mmupudu.

Dithaba Makweleng - Thabana e kgolwane.

Dithaba Kgabi

Dithaba Tlapeng - Go na le mogbba wa letlapa.

Dithaba Makgophe - ke thabana tse di tletseng.

Dithaba Mekgophâ - e ba tabang ka yona. Metšoko ya dinkô, ta taba motšoko ka molôra wa teng, ba re ke ôna o galefisang motšoko wa dinkô. Ke mokgophâ; le serepe se se jewang ke dikolobê.

Dithaba Ratumoga - e kgolwane mo go tse dingwe.

Dithaba Matshikedi - ke fa temb ya ga Matshekedi e neng e lema gôna. Rakatane ke thaba e motse o mongwe o leng fo go yôna. Ngolwe ko thabana e fa tlase kgotsa fa thoko ga Ratumoga.

Matlhape.

Dikgomo ke tsôna bophelô ba rona ba bogologolo. Bi tshwana le mabêlê fêla mo go rona. Re ne re ruile kgomo tsa ko Mokuena; tse di bidiwang Mašuga - kgomo tse'di kgwana. Bontsi ke tse di tshamanpana.

23/Kgomo.....

23. Kgomo tse di kotswana. Ee di ne di nale segamō se se tona. Go no go tshelwa makuka; go dirwa madila; ke gōna go nong go ntshiwa mafura a theku; re gama ka merufana; maši a ne a apeiwa ka moritshana - pitsana ya letšopa; e bopilweng fēla e le moritshana; me go nne go kokolwe mafura ha maši a ntse a bela mo išong. Mafura a bidiwa leokwane. Ke mafura a nkgang monate. Ke ſōnē se se bileng sa gakolola baboki ba dikgomo go di bōka ka go re: "Malenku'a marumo, mogodungwane o bollo. Ditswa mafura di sa tloleng. Ma letautau, Modimo o nkō e metse.

Ga di ke di lela go sena pula
Motlha di lela di lelela maroš
Pula di a e utlwa
Ke tšōnē di tšosa marumō."

Magaring a bo-rr'amothe le bo-mm'amothe." Kgomo ke yōna selo-tlhanya ditšhaba; ke yōna se losa merafe e agile. Ha go na ntwa e ya tleng e tšoge kgomo di sa gapiwa.

Kgomo mo go rona e tšhwana le mosadi. Ha morwetsana a ka gapiwa ke morafe, e itse go re ntwa e tona e tlaa tšoga; go nna polaanō e kgolo. Ke gōna o tla bōnang bagale ba ipōka ba be ba ipolēla; go re di tšwanetse tsa ya go ba gata mala; ba re, "Re ya go di gapa."

Modisa wa ntlo.

- Ka sega-rona ka Setswana ke mosadi, ke ūnē o disang le go laola ntlo. O disa dijō le bana; go fa motho ofe le ofe dijō le monna wa gagwē. Le mabēlō a laolwa ke mosadi ka e le thotwana ya ntlo; gotlhe le dikatse di laolwa ke ūnē mosadi; me katse ga re ke re e taya leina ko ntlē ga ntša. Me ntša yōna e laolwa ke monna ka e tsamaya kwa nageng. Ke sebatana se se tsamayang go batla dibatana tse dingwe mo nageng, jaka phokoje le phage le nakedi le tshipa le mabudu, thukhwī 24. le phiri le sebata se segolo nkwe. Le tse dingwe jaka bo-ramofi, kgatlha motšwe.

Gape ntša ke yōnē e disang lapa, e disang dikgomo kwa merakeng. Basimane ba dikgomo ba thusiwa ke tšōna dintša kwa merakeng go tšhosa makanyana a jang dikgomo, le mafiri-tawana, phitshana e nnye, ya mofuta o mongwe. Ke ka mo ntša e leng mo tišong ya monna ka teng. Me mosadi o na le tlhōkōmēlō e tona mo ntšeng. O tšwanetse go itse go re ke yōna e mo apesang dibata. O tšwanetse go re ka metlha ha monna a ese a gōrōge ka dintša, a tlhōkōmēlō go di ūkēla moroko o di tla o jang ha

/ha mung wa.....

ha mung wa tšonē a gōrōga le tšonē mantsiboya, gore go seke ga nna phapaandō fa gare ga gagwē le monna.

Me ntša e tewa leina ke monna kafa molaong wa rona wa Setswana. Ntša ka sega-rona e fiwa fēla, le gōna ga e rekisiwe. Ha ntša ya motho e tlhatsitse o kotšwa hēla dintšanyana; me ēnē o tla di fa fēla; mo gongwe a go otlide 'mmago dintšanyana gore a tle a fiwe ntšanyana ke mung wa tšona.

Mokgwa wa Motokwane.

Motokwane o jalwa mo digotlong me ha o sena go gola o bo butšwa, go fulwa dinkwane tsa ȏnē; di bopiwe; di beiwe; ke tšona tse di go-gwang. Baji ba ȏnē ba o jela fa fatshe ka metse. Me le lekgala batle ba o je lekgala. Lekgala ke ha ba o goga kwa ntlē ga metse. Me matekwane ke ſōna tlhare se se sa siamang. O fitlhela bajī ba ȏnē ka metlha tlhōgō tsa bōna di sa siama.

Ba o tsogēla bosigo. O tla motho wa bōna a kuwa lo santse lo robetse a re: "E hu-a e hu-a" phakēla me motho wa ȏnē a ese a o go-ge; o tla mo fitlhela fēla e le molwetse. Ha ba o bōka ba re: "Tlhare s'ompedi s'onyana;" me wa gola. Setlhare sa teng se ne se jalwa ditlhaka. O itisediwa ke monna; mosadi ga a na taclō le ūna. Me o 25. jalwa mo segotlong. Matlhare a ūna a masesane.

Motsokwe.

Go na le motšoko o bidiwang magonotšane. O matlhaphana mannye ūna, o ntse o tšhwana fēla le matekwane bogale ba ȏnē.

Mo metlheng ya kajeno, ga o bonale thata; o a tlhokafala. O feta motšoko o matlhare matona ka bogale. Motšoko wa magalane, o bidiwang wa dinkō ba o sila ba o tlhakantshe le mokgophā le serepe se se jewang ke dikolobē se se tšwanang le morōgō o bidiwang thepe. Me motšokō ha o rekisiwe mo go rona; re ne re o ja fēla o sa rekisiwe. Ga o sena go gola o fulwa; o sa butšwang thata o a bipiwa gore o butšwē sentlē; me o a logiwa o thatiwe; ka re o thatiwe; o dirwe jaka dikgole tse go-legang dipholo le tse di tsenang dipelesa kafa dipodung. O silwa ka letlapa. Dipeipi di ne di le teng tsa letlapa, le le bidiwang morupetlo. Le ne le ipetlēlwa ke batho; ka e ne e le letlapa le le bolēta thata; tlapa le bokwebu bo hotala. Ke lōnē le le neng le dira dipipi.

Maši.

Basadi ba rona ba Setswana ke bōnē ba tlhōkōmētseng maši thata.

/Go jewa.....

Go jewa ga ônë maši a tswang ka kwa matsal'agwë, ngwetsi ga a nwe kampô go a ja fêla ko ntłë ga go a newa ke matsal'agwë; ke molaô tôta wa rona Le gôna g'a kake a ya ka kwa matsal'agwë a ese a bontshiwe lelapa la matsal'agwë.

Le phiô ya kgomo g'a kake a e ja a sa e fiwa ke matsal'agwë. O tshwanetse go re a e fiwe ke matsal'agwë. Ke gôna a ka e jang fêla fa a e bonang teng. Ke tlötlö e tona ya molaô go dira jalo. Ke go re matsal'agwë o tshwanetse go tlötlwa ke ngwetsi ya gagwë ruri.

Ke go re ka molaô dilo tse c di ja ka gore o a di loma; ka gonne 26 ngwetsi ke ngwana o gopolwang thatâ mo lapeng. Bogolo ba gegwë, dilo tsotlhe di lebilwe mo go ônë. Ke ônë a tla lebiwang jakâ mm'abatho mo lapeng; kwa ntłë ga bo-mogadib'agwë.

Me maši a, o tla hiwa ka setlhatsana; ka go ngwe a se apaya ka ônë maši; ka gongwe a se sila se nna butšwana jwa lerojana gore e ne e re a ja a ne a se tshela mo sejong; me e le ka taélö ya matsal'agwë. Matlare a apeiwe; a dirwe sercledi - mafura a jwang; me ke mafura a tlolwang le go tlotsa mesese, mekutwane le metlökôlô le makgabé a bananya. A bidiwa sereledi. Go na le mafura a bidiwang theku - theku ke mafura a omileng, leha e le a kgomo, kampô a maši; ha a omile ke theku. E ke yôna tsamisho ya matsal'a motho le mongwa wa go je maši ga ngwetsi, ka mongwa le molaô wa rona wa Setšwana o sa tlholeng o Obamôlwa ke morwetsana ofe le ofe wa rona wa Betšwana.

Tiragalo ya Dilö tsa Diatla.

Tirô ya diatla - merufa e gamang e dirwa ke banna le dintshô tse di fuduwang le tse di jang ke tirô ya atla tsa banna. Le megopo e go jelwang mo go yôna le setlhatalha se se tswalang ke tirô ya banna eo. Le lefetlhô le le fetlhelang pitsa le mhinyana wa peñlwana le phalô e falang matlalô le sesigo sa mabêlô, ke tirô ya banna ka sega-rona le ka tlwaelô yetlhe ya rona le molaô leha e ka nna phefa ya setlhare le segô sa teng, di diriwa ke monna ka gonne di a betliwa.

Tsa matšopa ke tirô ya basadi, ke yôna tirô ya atla tsa basadi. Basadi ba bopa dinkô le meritshana le ditsegana tsa majalwa. Ba ritôla fa fatshe ka thitôlô. Pitsa tse di apang di dirwa ke basadi, baa di bopa. Phafana le digô di dirwa ke bônë. Mabôta a malapa go bopêla bôna basadi jakâ ba bopêla a matlo.

27. Tshipi e epiwang e dirwa ke banna. Ke bônë ba e êpang; ba e /gakolose.....

gakolose go thula dipetlwana ka yôna; ba epe mosimana ha ba e gakolosa; me ba bopele mo mosimaneng. Ba ne ba dira dilêpê tsa magagana le marumô a Setswana; ba dira le masêka le mefiri le mofitshana e rwalwang mo melaleng (dithamung) ke basadi ba batona. O no o rekisiwa ka kgomo mofitshana. E ne e le selô se setona thata mofitshana me fêla malatsi a kajeno ga re itse fa ba neng ba dirêla ditshipi teng. Ke ôna se se dirileng go re re seke ra itse go bopa tshipi jaka bo-rra'e-tsho.

E ne e le bôna Betswana fêla, go sena ope wa setshaba se sele mo go bôna ka ba dira tirô tse tona tseo, leha ba sa re tlogelêla sepe sepe sa tôna tirô tse kgolo. Le tlhoboro ba ne ba e leka ya dikgong, ba bope mosidi wa teng le marumô a teng.

Mokgwa wa Dikgomo.

Dikgomo di ne di sa kake tsa tsamaya mo masimong ra, kwa ntłê ga katlholo ya kgosi. Di ne di nêélwa go tsamaya mo temong. E ne e le molato o motona; motho o ne a atlholwa ka go jelwa kgomo. Ke tôna tôta tse di neng di na le molaô. Ha kgomo di fitlhetswe mo tshimong ya moth'o mongwe di jele mabêlê, go no go lefiwa ka kgomo gore bana ba tshimo eo ba tle ba bône bophelô.

Motho ofe le ofe yo o neng a fitlhêlwa ke mung wa motse mo motsing wa gagwê, go no go seke go tâosiwa modumô, ke go re ngwana o tla tsalwang mo tlung eo, ha se wa motho o fitlhetsweng, ke wa lapa leo fêla. O tla bidiwa fêla ka leina la mung wa ntlo eo. Ke ngwana wa kgôrô e, kampô rr'agwê e leng kgosi kapa kgosana. O nna fêla mo mannong a gagwê. Ba ne ba sa rate go rutlolola ditlhomešo. Ke go re ba ne ba sa rate go tâosetsa basadi ba bône modumô.

28. Me bogologolo ba ne ba rata ha go tsenye mongwe wa kgôrô ya gagbô. Bône ba ne ba tle ba re: "E ntse e le monna." Ntlo ga go tshwanologe sepe sepe ha o no o kuetsse motho k mokgosi o mo fitlhêla mo tlung ya gago. Basadi ba tla bolêlana ka wena go re o seke wa dumelêlwa ke ope wa basadi go fapogêla fa go ônê ka mokgwa wa banna le basadi.

Ke go re ba tla go ila thata, ba re: "Ga o pila o sentse basadi botlhe." Ke go re e ne e le sephiri se setona mo bathung. Me ba ne ba na le maitseo a pila mo metlheng eo. Ba ne ba tlotslana go le kutlwandô tôta fa gare ga monna le mosadi wa gagwê. Monna o tlwetseng

/yo, o ne.....

yo, o ne a mo tlhabêla nku go sa re sepe, a mo tshêlêla maši go sa re sepe.

Tumedišo.

Tumedišo ya mokgwa kampô ya tlhagô ya rona Betswana e ngwe fêla. Mo mešong ra re: "Dumêla dumêla mma." Motshegare ra re: "Dumêla rra, dumêla mma." Bosigo ra re: "Dumêla rra, dumêla mma." Phakêla ra re: "Dumêla rra, dumêla mma." Ga go na e ngwe e re dumedisang ka yôna. Dumêlang bo-rra le bo-mma fêla mo tumedišong. Go na le lefoko la tlotlô le letona, ke Dumêlang Bo-morw'a Kgasoe. Dumêlang ba-rw'a Mabe. Dumêlang ba-bina Tlou. Ke tlotlô e tona mo Setswanaeng sa rona Betswana. Me rona Betswana re batho ba re tlwaetseng go dumedisanya ka mabogo; me basadi legale ba tlwaetse go ſupa tlotlô ya bône ka go ôpa diatla ha ba go dumedisa. Me ha o le ngwana bône o tla go atla seatla fa gare. Ke go re o go neile tlotlô e tona ya tumedišo.

Polaö, go bolaya motho.

Motho yo o neng a bolaya motho yo mongwe, go no go sa buiwe sepê ka ênê. Ke go re fêla ka mošo ga go utlwetswe go re go teng motho yo 29. bolailleng motho; kgosi e ôpa mokgosi me e laëla batho go re lo ya letsolô lwa diphôlhôlô me mo go lôna letsolô leo, e laëla gore ba ba yang letsolô go re motlhanka yoo a sek'a ba a boëla kwano gae a sants'a phela. A sale kwa legageng lwa Matsieng. Legaga lwa Matsieng ke gongwe le gongwe fa motho yoo o tla bolaëlwang teng.

Me e tla re ha go ntse go dikilwe, dinatla tšôna di bo di ntse di bapile le mmolai. E tla re fa ba bônang gore felô fa go siametse go re ba ka mmolaëla teng, mosimane a mo tlholole ka molamu kampô ka lerumô a ba a mo latlhe fa fatshe. Me ba dire go re letsolô le boële gae; go bolailwe tšhwene e senang bowa.

Kadimô kampô kadimanô.

Rona Betswana re a dimana dikgomo ka mokgwa ona. O ka nkadima dikgomo mafisa tsa nna mo go nna, e le tsa gago; ka di gama ka tshêla makuka ka ja maši a tšôna; me kgomo ya tšôna ha e ſule ke e isa kwa go mung wa yôna; me mung wa kgomo e ſuleng o tla mphâ serope sa yôna. Ke sa modisa.

Gape go adingwa mabêlê gore o tla a busa ha go sena go kotulwa. Le ngwana o adimanwa a ye go bêlêga bana ba motho yo mongwe me a tloge a busediwe kwa bagodung ba gagwê.

/Le malom'a.....

Le malom'a motho o adingwa ngwana a nne mo go ênê a baa mmatlele mosadi a mo mo tseise. A tloge a mo ise ka kwa gabô, a setse a mo mo tseisitse.

Le tshimo e ya adimanwa. Ke gôñê mo go bileng go na le lefoko le le reng: "Molope mpha tshimo, mogola o na le badimo.

30. Ke lefoko le le latêlang kadimô ya ditlogolo, le le reng: "Ke tsetse o sita ke otlide, motlhalefana ka setlogolo kampô ka ngwana o mongwe o mo godisitseng ha le hapaana ka ênê katlhôlô e tla re: ke tsetse o sita ke otlide.

Ke mafoko a latêlanang le lefoko la kgomo tsa mafisa le le reng: "Modis'a kgomo tsa mafisa, e re o gama o lebê kwa kgôrong ya lesaka o gopole mung wa kgomo tsa mafisa a tsile go di tsaya. O re o gama o bo nts'o fulere gopola ha mung wa tsône a tsile go di tsaya."

Ke tsône tse di adimanwang. Mo dilong tse di potlana basadi ba adima dipitsana le losêlô le losô. Me mosadi o adimana le bo-mm'agwe petlwana e seng fêla botlhe.

END 5252